



Obrazac SP2

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  
OPIS PREDMETA

Stranica 1 od 2

<b>Šifra predmeta:</b> GIS-308-2	<b>Naziv predmeta:</b> Primjena GIS-a u regionalnom i prostornom planiranju				
<b>Ciklus:</b> I	<b>Godina:</b> III	<b>Semestar:</b> VI	<b>Broj ECTS kredita:</b> 6		
<b>Status:</b> Izborni predmet		<b>Ukupan broj sati:</b> 60  Predavanja 30 Vježbe 30			
<b>Učesnici u nastavi</b>	Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet				
<b>Preduslov za upis:</b>	/				
<b>Cilj (ciljevi) predmeta:</b>	<p>Osnovni ciljevi predmeta su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- upoznavanje i sticanje znanja studenata o područjima primjene GIS-a</li><li>- upoznavanje i sticanje znanja studenata o mogućnostima primjene GIS-a u procesu regionalnog i prostornog planiranja</li></ul>				
<b>Tematske jedinice:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Korelacija GIS-a i regionalnog i prostornog planiranja</li><li>2. Korelacija GIS-a i urbanog planiranja</li><li>3. Prednosti GIS-a u regionalnom i prostornom planiranju</li><li>4. Nedostaci GIS-a u regionalnom i prostornom planiranju</li><li>5. SWOT analiza primjene GIS-a u regionalnom i prostornom planiranju</li><li>6. Primjena daljinske detekcije u regionalnom i prostornom planiranju</li><li>7. Primjena GIS-a u analizi planiranog prostora</li><li>8. Prvi test</li><li>9. Primjena GIS-a u ruralnom planiranju</li><li>10. Primjena GIS-a u postupku izrade urbanističkih planova</li><li>11. Primjena GIS-a u analizi neizgrađenih urbanih područja</li><li>12. Primjena GIS-a u održivom prostornom planiranju metropolitanskih područja</li><li>13. GIS i prostorno modeliranje</li><li>14. Geovizualizacija i geografsko modeliranje podataka</li><li>15. Analiza seminarskih radova</li></ol>				
<b>Ishodi učenja:</b>	<p><b>Znanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Student raspravlja o korelaciji GIS-a u regionalnog i prostornog planiranja</li><li>- Student opisuje prednosti i nedostatke primjene GIS-a u procesu regionalnog i prostornog planiranja</li></ul> <p><b>Vještine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Student pronađe i tumači snimke daljinske detekcije</li><li>- Student primjenjuje GIS u prostornim analizama</li></ul> <p><b>Kompetencije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Student vrši modeliranje podataka</li><li>- Student geovizualizira prostorne sadržaje primjenom GIS-a</li></ul>				



UNIVERZITET U SARAJEVU – PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  
OPIS PREDMETA

Obrazac SP2

Stranica 2 od 2

<b>Metode izvođenja nastave:</b>	Multimedijalno izlaganje i razgovor (predavanje); istraživački samostalni rad studenata, zajednička analiza i praktičan rad studenata u relevantnim aplikativnim softverima (vježbe).
<b>Metode provjere znanja sa strukturu ocjene<sup>1</sup>:</b>	<b>Provjera znanja – kriteriji:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pohađanje nastave: maksimalno 5 bodova, uslov 3 boda;</li><li>- Angažman na nastavi: maksimalno 5 bodova, uslov 3 boda;</li><li>- Pismeni test tokom kursa: maksimalno 35 bodova, uslov 19 bodova;</li><li>- Pisani rad (seminarski rad): maksimalno 20 bodova, uslov 11 bodova;</li><li>- Završni ispit: maksimalno 35 bodova, uslov 19 bodova;</li><li>- Ukupno 100 bodova; uslov 55 bodova</li></ul> <b>Ocenjivanje:</b> <p>Ocjena - ECTS ocjena - Broj bodova:</p> <p>10 (A) izvrstan 95 - 100 9 (B) odličan 85 - 94 8 (C) vrlo dobar 75 - 84 7 (D) dobar 65 - 74 6 (E) dovoljan 55 - 64 5 (F,FX) nedovoljan &lt;55</p>
<b>Literatura<sup>2</sup>:</b>	<b>Obavezna:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Longley P. A. &amp; al., 2006: Geographic Information Systems and Science, John Wiley &amp; Sons Ltd, London.</li><li>2. Longley P. A. &amp; al., 2006. Geographical Information Systems, Volume 1., Principles and Technical Issues, John Wiley &amp; Sons Ltd, New York.</li><li>3. Longley P. A. &amp; al., 2006. Geographical Information Systems, Volume 2., Management Issues and Applications, John Wiley &amp; Sons Ltd, New York. - KANG-</li><li>4. Đug S., Drešković, N., Odžak, S. (2015) Daljinska istraživanja-principi i primjena u prirodnim naukama. Univerzitetski udžbenik. Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo.</li><li>5. Tsung Ch., 2002. Introduction to Geographic Information Systems, McGraw-Hill, Boston</li><li>6. Stillwell, J., Geertman, S., Openshaw, S., 1999. Geographical Information and Planning, Springer, Leeds.</li></ol> <b>Dopunska:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Halfawy, M.R., Pyzoha, D. and El-Hosseiny, T., 2002, June. An integrated framework for GIS-based civil infrastructure management systems. In Proceedings of the Canadian Society for Civil Engineers (CSCE) Conference, Montreal, Canada.</li></ol>

<sup>1</sup>Struktura bodova i bodovni kriterij za svaki nastavni predmet utvrđuje vijeće organizacione jedinice prije početka studijske godine u kojoj se izvodi nastava iz nastavnog predmeta u skladu sa članom 64. st.6 Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

<sup>2</sup> Senat visokoškolske ustanove kao ustanove odnosno vijeće organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove, utvrđuje obavezne i preporučene udžbenike i priručnike, kao i drugu preporučenu literaturu na osnovu koje se priprema i polaže ispit posebnom odlukom koju obavezno objavljuje na svojoj internet stranici prije početka studijske godine u skladu sa članom 56. st 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo